

Z A K O N
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O SOCIJALNOJ ZAŠTITI,
ZAŠTITI CIVILNIH ŽRTAVA RATA I ZAŠTITI PORODICE SA DJECOM

Zakon o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom objavljen u "Službenim novinama Bosansko - podrinjskog kantona Goražde", broj: 10/00 od 13. 07. 2000. godine ovim se mijenja na slijedeći način:

Clan 1.

U Zakonu o socijalnoj zaštiti, zaštiti civilnih žrtava rata i zaštiti porodice sa djecom ("Službene novine Bosansko - podrinjskog kantona Goražde", broj: 10/00), član 7. stav 2. mijenja se i glasi:

"Pravo na pomoć iz stava 1. ovog člana ostvaruje lice i porodica koje imaju prebivalište, odnosno boravište na području Kantona".

Clan 2.

U članu 8. riječi "prosječna mjesečna plata privrede Kantona", zamjenjuju se riječima: "prosječna isplaćena neto plata zaposlenih u Kantonu ostvarena u prethodnoj kalendarskoj godini" (u daljem tekstu: prosječna plata u Kantonu), i dodaje se stav 2. koji glasi: "Prosječna plata u Kantonu utvrđuje se na osnovu statističkih podataka objavljenih u Godišnjem biltenu Zavoda za statistiku Federacije Bosne i Hercegovine."

Clan 3.

Član 10. stav. 1. mijenja se i glasi: "Nalaz i mišljenje o nesposobnosti za samostalan rad i privređivanje osoba iz člana 23. tačka 1. Federalnog zakona u prvom i drugom stepenu daje Stručna institucija ili Stručna komisija sa kojom Kantonalno ministarstvo zaključi ugovor."

U članu 10. nakon stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: "Stručnu komisiju čine zdravstveni i nezdravstveni kadrovi koji su osposobljeni za davanje mišljenja i ocjene o sposobnostima, tuđu njegu i pomoć, odnosno koji imaju duže iskustvo u ocjenama sposobnosti djece i odraslih, na prijedlog Kantonalnog centra za socijalni rad".

U stavu 3. (raniji stav 2.) istog člana iza riječi "nadležni organ općine," dodaju se nove riječi: "odnosno, Centar za socijalni rad".

Clan 4.

U članu 11. dodaje se novi stav koji glasi: "Korisnicima stalne novčane pomoći obezbjeđuje se pravo na zdravstvenu zaštitu ukoliko je ne mogu ostvariti po nekom drugom osnovu".

Clan 5.

Član 12. mijenja se i glasi:

"Iznos najnižeg primanja domaćinstva koji se smatra dovoljnim za izdržavanje zavisno od broja članova domaćinstva utvrđuje se u procentu od:

1. 15% od prosječne plate u Kantonu za jednoclano domaćinstvo;
2. 20% od prosječne plate u Kantonu za dvoclano domaćinstvo;
3. 25% od prosječne plate u Kantonu za troclano domaćinstvo;
4. 30% od prosječne plate u Kantonu za četvoroclano i višeclano domaćinstvo.

Ukoliko domaćinstvo ima lice sa invaliditetom ili lice sa trajnim smetnjama u fizičkom ili psihickom razvoju, iznos najnižeg primanja domaćinstva koji se smatra dovoljnim za izdržavanje, zavisno od broja članova domaćinstva utvrđuje se u procentu od:

1. 20% od prosječne plate u Kantonu za jednoclano domaćinstvo;
2. 25% od prosječne plate u Kantonu za dvoclano domaćinstvo;
3. 30% od prosječne plate u Kantonu za troclano domaćinstvo;
4. 35% od prosječne plate u Kantonu za četvoroclano i višeclano domaćinstvo."

Clan 6.

U članu 13. dodaje se novi stav koji glasi:

“Izuzetno, ukoliko su jedan ili više članova domaćinstva osobe sa invaliditetom, a nisu ostvarili pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica, stalna novčana pomoć utvrđuje se u visini od 10% od prosječne plaće u Kantonu”.

Član 7.

U članu 14. nakon stava 2. dodaje se novi stav 3. koji glasi: “Prihodom ostvarenim po osnovu imovinskog prava u smislu tačke 5. člana 14. ovog zakona, smatra se prihodom ostvarenim prodajom imovine, davanjem imovine u zakup ili najam”.

Raniji stav 3. istog člana postaje stav 4.

Član 8.

U članu 15. stav 2. riječi: “iznos od 35% prosječne plaće privrede Kantona”, zamjenjuju se riječima: “iznos od 25% prosječne plaće u Kantonu”

Član 9.

Član 16. mijenja se i glasi: “Pravo na novčanu naknadu za pomoć i njegu od strane drugog lica mogu ostvariti lica sa invaliditetom i druga lica ometena u fizičkom ili psihickom razvoju, kao i stara i nemoćna lica, kojima je zbog trajnih promjena u zdravstvenom stanju prijeko potrebna pomoć i njega od strane drugog lica za zadovoljavanje njihovih osnovnih životnih potreba”.

Član 10.

U članu 17. riječi: “utvrđuje Institut iz člana 10. stav 1. ovog zakona” zamjenjuju se riječima “utvrđuje Stručna institucija ili Stručna komisija iz člana 10. stav 1. i stav 2. ovog zakona”.

Član 11.

U članu 18. stav 1. riječi: “iznos 40% od prosječne plaće privrede Kantona”, zamjenjuju se riječima: “iznos 30% od prosječne plaće u Kantonu”.

Član 12.

Član 20. stav 1. mijenja se i glasi:

“Novčana naknada za njegu i pomoć iznosi:

- za lica iz člana 18. ovog zakona 10% od prosječne plaće u Kantonu;
- za lica kod kojih postoji potreba pomoći i njege druge osobe van stana iznosi 15% od prosječne plaće u Kantonu;
- za lica kod kojih postoji potreba pomoći i njege druge osobe u stanu iznosi 15% od prosječne plaće u Kantonu”.

Član 20. stav 2. mijenja se i glasi: “Potpuno slijepoj osobi i osobi sa teškim invaliditetom u smislu člana 14. Federalnog zakona, koja je u radnom odnosu i kojoj je za odlazak i povratak sa posla prijeko potrebna pomoć druge osobe, novčana naknada za njegu i pomoć od strane drugog lica iznosi 20% prosječne plaće u Kantonu”.

Član 13.

U članu 22. umjesto riječi: “20% od prosječne plaće privrede Kantona”, zamjenjuju se riječima: “15% od prosječne plaće u Kantonu”.

Član 14.

U članu 23. nakon stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: “Izuzetno, ukoliko korisnik stalne novčane pomoći nema bližih srodnika koji imaju obavezu izdržavanja, novčanu pomoć za snošenje troškova dženaze – sahrane korisnika stalne novčane pomoći, u cijelosti se finansira iz općinskog budžeta”.

Raniji stav 2. istog člana postaje stav 3.

Član 15.

U članu 28. stav 1. umjesto riječi: “35% od prosječne plaće privrede Kantona”, zamjenjuju se riječima: “25% od prosječne plaće u Kantonu”.

Clan 16.

Clan 29. mijenja se i glasi: “Djeci i odraslim licima iz clana 25. ovog zakona koji su osposobljeni za život i rad, pripada pravo na novcanu naknadu za vrijeme cekanja na zaposlenje. Novcana naknada za vrijeme cekanja za zaposlenje utvrđuje se u visini 20% od prosjecne place u Kantonu.

Pravo na novcanu naknadu za vrijeme cekanja na zaposlenje korisniku prestaje:

- ako se zaposli,
- ako odbije posao za koji je osposobljen.

Sredstva za novcanu naknadu za vrijeme cekanja na zaposlenje obezbjeđuju se iz Budžeta kantona, a isplacuju putem Centra za socijalni rad.”

Clan 17.

U clanu 33. iza stava 1. dodaje se novi stav koji glasi:

“Izuzetno se smještaj u drugu porodicu može produžiti i nakon punoljetstva djeteta, do završetka redovnog školovanja, a najkasnije do navršene 27 godine živo ta, ukoliko Strucni tim Centra za socijalni rad smatra takvo produženje opravdanim. O produžetku smještaja Centar za socijalni rad donosi posebno rješenje i sklapa ugovor”.

Clan 18.

U clanu 34. stav 2. alineja 1. umjesto rijeci: “45% od prosjecne place privrede Kantona”, zamjenjuju se rijecima: “35% od prosjecne place u Kantonu”.

U istom stavu alineja 2. umjesto rijeci: “60% od prosjecne place privrede Kantona”, zamjenjuju se rijecima: “45% od prosjecne place u Kantonu”.

Clan 19.

U clanu 36. stav 2. umjesto rijeci: “35% od prosjecne place privrede Kantona”, zamjenjuju se rijecima: “25% od prosjecne place u Kantonu”.

Clan 20.

U clanu 94. stav 1. umjesto rijeci: “25% od prosjecne place privrede Kantona”, zamjenjuju se rijecima: “15% od prosjecne place u Kantonu”.

U clanu 94. nakon stava 1. dodaje se novi stav 2. koji glasi: “Ukupan prihod domacinstva kao osnov za ostvarivanje prava na djeciji dodatak, cine prihodi iz clana 14. ovog zakona”.

Raniji stav 2. postaje stav 3., a koji se mijenja i glasi: “Pravo na djeciji dodatak bez obzira na imovinski cenzus, uvecan za 50% pripada:

- djetetu bez oba ili jednog roditelja,
- djetetu ometenom u fizickom ili psihickom razvoju,
- porodici u kojoj su oba ili jedan roditelj invalidi sa procentom invalidnosti od 60% i više,
- djetetu oboljelom od šecerne bolesti, karcinoma, leukemije, TBC i celijakije,
- djeci korisnika stalne novcane pomoci”.

Clan 21.

Clan 95. mijenja se i glasi: “Djeciji dodatak ne mogu ostvariti djeca kojima je jedan od clanova zajednickog domacinstva vlasnik preduzeca ili samostalne radnje ili ima registriranu dopunsku djelatnost, vlasnik je ili posjednik motornog vozila, osim ako su u pitanju osobe sa invaliditetom koje po propisima iz oblasti poreske i carinske politike mogu uvesti ili na domacem tržištu kupiti motorno vozilo kao ortopedsko ili drugo pomagalo.

Pravo na djeciji dodatak ne pripada i za dijete koje:

- po završetku srednje škole upiše isti stepen obrazovanja drugog smjera;
- u toku studija izgubi više od jedne godine na višoj ili visokoškolskoj ustanovi;
- nakon završene jedne školske godine upiše istu godinu na istoj ili drugoj višoj ili visokoškolskoj ustanovi;
- nakon završenog školovanja na višoj ili visokoškolskoj ustanovi upiše školovanje istog stepena”.

Clan 22.

U clanu 96. umjesto rijeci: “5% od prosjecne place privrede Kantona”, zamjenjuju se rijecima: “3,5% od prosjecne place u Kantonu”.

Clan 23.

Iza clana 100. dodaje se novi clan 100 a) koji glasi:

Clan 100 a)

“Korisnik dječijeg dodatka dužan je u svakoj kalendarskoj godini, a najkasnije do kraja marta tekuće godine, dostaviti dokaze o ispunjavanju uvjeta za ostvarivanje prava, a za djecu koja se nalaze na redovnom školovanju dokaz o nastavku školovanja do 31 decembra tekuće godine.

Korisnik dječijeg dodatka dužan je prijaviti svaku promjenu koja povlaci gubitak prava i to u roku od 30 dana od nastale promjene.

Ukoliko korisnik ne dostavi dokaze u predviđenom roku prestaje mu pravo na dječiji dodatak”.

Clan 24.

U clanu 102. stav 1. umjesto rijeci: “80% od ostvarene place u periodu od 6 mjeseci”, zamjenjuju se rijecima: “80% od njene place ostvarene u periodu od 6 mjeseci”.

Stav 2. istog clana mijenja se i glasi:

“Iznos naknade iz stava 1. ovog clana utvrđuje se u postupku za svaku ženu – majku posebno, s tim da taj iznos ne može biti manji od 50% od prosjecne place u Kantonu ostvarene u prethodnoj godini.”

Clan 25.

Clan 104. mijenja se i glasi:

“Naknada umjesto place ženi – majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla, radi trudnoce, porodaja i njege djeteta, u skladu sa ovim zakonom, isplacuje se za vrijeme trajanja porodiljskog odsustva pocev od dana stupanja na porodiljsko odsustvo, a na osnovu nalaza ovlaštenog liječnika, i traju dok postoje uvjeti za sticanje i korištenje ovog prava”.

Clan 26.

U clanu 105. stav 3. umjesto rijeci: “40% od ostvarene place u periodu od 6 mjeseci”, zamjenjuju se rijecima: “30% od njene place ostvarene u periodu od 6 mjeseci prije porodaja valorizirane po osnovu rasta place na podrucju Kantona u tom periodu, s tim što ta naknada ne može biti manja od 25% od prosjecne place u Kantonu ostvarene u prethodnoj godini”.

Clan 27.

U clanu 106. stav 1. umjesto rijeci: “20% od ostvarene place u periodu od 6 mjeseci”, zamjenjuju se rijecima: “15% od njene place ostvarene u periodu od 6 mjeseci prije porodaja valorizirane po osnovu rasta place na podrucju Kantona u tom periodu, s tim što ta naknada ne može biti manja od 12% od prosjecne place u Kantonu ostvarene u prethodnoj godini”.

Clan 28.

U clanu 108. stav 1. umjesto rijeci: “40% od ostvarene place u periodu od 6 mjeseci prije otpocinjavanja korištenja ovog prava”, zamenjuju se rijecima: “30% od ostvarene place u periodu od 6 mjeseci prije otpocinjavanja korištenja ovog prava, s tim što ta naknada ne može biti manja od 25% od prosjecne place u Kantonu ostvarene u prethodnoj godini”.

Clan 29.

Clan 109. mijenja se i glasi:

“U postupku ostvarivanja prava na naknadu umjesto place ženi – majci u radnom odnosu za vrijeme dok odsustvuje sa posla radi trudnoce, porodaja i njege djeteta, stranka podnosi zahtjev u roku od 60 dana od dana stupanja na porodiljsko odsustvo. Ukoliko stranka podnese zahtjev po isteku ovoga roka pravo joj tece od prvog dana u mjesecu u kojem je zahtjev podnesen i traje dok postoje uvjeti za sticanje i korištenje tog prava. Izuzetno, ukoliko je stranka bila sprijecena da podnese zahtjev u propisanom roku, zbog bolesti majke ili djeteta, a prema nalazu nadležne zdravstvene ustanove, može joj se priznati pravo od dana stupanja na porodiljsko odsustvo, samo ukoliko podnese zahtjev najkasnije do 2 mjeseca od isteka roka za podnošenje zahtjeva”.

Clan 30.

U clanu 110. stav 1. umjesto rijeci: “20% zadnje objavljene prosjecne place privrede Kantona”, zamjenjuju se rijecima: “15% od prosjecne place u Kantonu ostvarene u prethodnoj godini”.

U stavu 2. iza rijeci: "porodaja" umjesto tacke stavlja se zarez i dodaju rijeci: "na nacin i pod uvjetima utvrđenim članom 109. ovog zakona".

Stav 3. istog člana "briše se".

Član 31.

U članu 111. stav 1. umjesto rijeci: "35% zadnje objavljene prosjecne place privrede Kantona", zamjenjuju se rijecima: "25% od prosjecne place u Kantonu ostvarene u prethodnoj godini".

Stav 3. istog člana "briše se".

Član 32.

U članu 112. stav 1. iza rijeci: "djecu", umjesto tacke stavlja se zarez i dodaju rijeci: "uz prethodno pribavljenu potvrdu za prehranu djeteta, od nadležne zdravstvene ustanove".

U stavu 2. istog člana umjesto rijeci: "15% zadnje objavljene prosjecne place privrede Kantona", zamjenjuju se rijecima: "10% od prosjecne place u Kantonu ostvarene u prethodnoj godini".

Član 33.

U članu 123. iza rijeci: "po službenoj dužnosti", stavlja se zarez i dodaje: "osim prava iz člana 109. ovog zakona".

Član 34.

Član 127. "briše se".

Član 35.

Član 128. "briše se".

Član 36.

Član 129. "briše se".

Član 37.

Član 130. "briše se".

Član 38.

Član 134. mijenja se i glasi: "Nadzor nad sprovođenjem ovog zakona i drugih propisa donesenih za njegovo provođenje i poslove revizije vrši Kantonalno ministarstvo".

Član 39.

Član 140. mijenja se i glasi: "Korisnici koji su ostvarili prava iz oblasti socijalne zaštite, zaštite civilnih žrtava rata i zaštite porodice sa djecom, nadležni organ iz člana 121. stav 1. ovog zakona ce u roku od šest mjeseci od dana stupanja na snagu ovog zakona, po službenoj dužnosti izvršiti uskladivanje rješenja sa odredbama ovog zakona".

Član 40.

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u "Službenim novinama Bosansko - podrinjskog kantona Goražde".

Broj: 01-02-370/03

Goražde, 10. juni 2003. godine

***PREDSJEDAVAJUCI SKUPŠTINE
Bosansko - podrinjskog kantona Goražde***

Dr. Alija Begovic